

ATESTACION DE DESPLAÇAMENT DEROGATÒRI

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En aplicacion dau decret n°2020-1310 dau 29 d'otòbre 2020, prescrivant las mesuras generalas que fason besoenh per faire faça a l'epidèmia de Covid19 dins le quadre de l'estat d'urgença sanitària

En application des mesures décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

leu sossignat(da)/Je soussigné(e),

Mma/M. / Mme/M. :

Naissut(da) le / Né(e) le : vès / à :

Demorant / Demeurant :

afortisse que mon desplaçament z-es liat a la rason seguenta (cochar la casa) autorisada par l'article 3 dau decret n°2020-1310 dau 29 d'otòbre 2020 prescrivant las mesuras generalas que fason besoenh par faire faça a l'epidèmia de Covid19 dins le quadre de l'estat d'urgença sanitària :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire¹ :

Desplaçaments entre la moison e le luòc d'eisercice de l'activitat professionala o un establiment d'ensenhament o de formacion, desplaçaments professionaus podant pas èstre diferits, desplaçaments par un concors o un examen.

Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation ; déplacements professionnels ne pouvant être différés ; déplacements pour un concours ou un examen.

Desplaçaments par 'nar dins un establiment culturau autorisat o un luòc religiós ; desplaçament par faire d'achats de bens, par de services que la forniture z-es autorisada, par 'nar charchar de comandas e las liurasons vès la moison.

Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ; déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

Consultacions, examens e suenhs podant pas èstre assurats a distança e 'chatadas de medicaments.

Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achats de médicaments.

Desplaçaments par rason familiala imperiosa, par l'ajuda de personas vulnerablas e precaras o la garda daus dròlles.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Desplaçament de personas en situacion de handicap e liur accompanant.

Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Desplaçaments defòra o vès de luòcs defòra, sens chanjaments dau luòc de demorança, dins la limita de tres oras par jorn e dins un rai maximal de vint quilomètres a l'entorn de la moison, liats siá a l'activitat fisica individuala de las personas, a l'exclusion de tota practica sportiva collectiva e de tota proximitat 'bei d'autres personas, siá a la promenada 'bei las solas personas 'massadas dins un mèsme domicile, siá aus besoenhs de las bèstias de companhiá.

Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés soit à l'activité physique ou aux loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocacion judiciara o administrativa e par 'nar dins un service public.

Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service public.

Participacion a de missions d'interés general sobre demanda de l'autoritat administrativa.

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Desplaçament par nar charchar los dròlles a l'escòla e a l'ocasion de liurs activitats d'après l'escòla.

Déplacements pour chercher les enfants à l'école et à

Fait vès / Fait à :

Le / le : a / à :

(Data e ora de començament de sortida de mencionar forçadament)

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signatura / Signature: